

IV PREDAVANJE

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT STALNE IMOVINE

*Prof. dr Ana Lalević-Filipović*

## STALNA (FIKSNA) IMOVINA

<b>POJAM</b>	<b>KARAKTERISTIKE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Materijalna, nematerijalna, finansijska sredstva...koja su trajno vezana za poslovanje preduzeća (..duže se koriste).</b></li> </ul> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIJEK TRAJANJA DUŽI OD GODINU DANA (<math>V_t &gt; 1</math>);</li> <li>2. SLUŽE U VIŠE CIKLUSA REPRODUKCIJE (<math>K_o &lt; 1</math>);</li> <li>3. ZADRŽAVAJU SVOJ PRVOBITNI FIZIČKI OBLIK;</li> <li>4. NABAVLJENA DA SE KORISTE U POSLOVANJU;</li> <li>5. NE SLUŽE ZA PONOVNU PRODAJU KUPCIMA;</li> <li>6. NE ULAZE NEPOSREDNO U SUPSTANCU NOVIH UČINAKA;</li> <li>7. POSREDSTVOM AMORTIZACIJE PRENOSE SRAZMJERNI DIO SVOJE VRIJEDNOSTI</li> </ol>

Primjer:*Koje stavke u bilansu stanja mogu biti klasifikovane, priznate i evidentirane kao **stalna sredstva**:*

- a) *Auto koji je nabavljen zbog obavljanja procesa proizvodnje;* →
  - 1) Može biti klasifikovano;
  - 2) evidentira na računu osnovno sredstvo u funkciji;
  - 3) u vlasništvu je firme, postoji vrijednost auta i služi za obavljanje poslovanja u dužem vremenskom periodu
  
- a) *Stan koji se namjerava prodati;* →
  - 1) Ne može biti klasifikovano jer ne služi za obavljanje dugoročne poslovne aktivnosti, već za prodaju
  
- a) *Gradevinski objekat koji se nalazi u izgradnji;* →
  - 1) Može biti klasifikovano;
  - 2) Evidentira se na računu Investicija u toku, (dakle priznaje se kao stalno sredstvo ali upravlja)
  
- a) *Mašina koja je korišćena u proizvodnji, ali je sada potpuno amortizovana* →
  - Evidentira se na potražnoj strani računa stalna imovina, (dakle riječ je o stalnoj stalnoj imovini koje se nalazi van funkcije)

## 0 STALNA (DUGOTRAJNA) IMOVINA

### 01 NEMATERIJALNA ulaganja

- Ulaganje u razvoj
- Koncesije, patenti, licence i sl.prava
- godwill,
- Ostala nematerijalna ulaganja,
- Nematerijalna ulaganja u pripremi,
- Avansi za nematerijalna ulaganja.


### 02 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA

- zemljište,
- Šume i višegodišnji zasadi,
- Gradevinski objekti,
- Postrojenja i oprema,
- Investicione nekretnine,
- Osnovno stado,
- Ostale nekretnine, postrojenja i oprema,
- Nekretnine, postrojenja...u pripremi..,
- Avansi za nekretnine....
- Ulaganja u tudim nekretninama...


### 03 DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

- Učešća i kapitalu zavisnih pravnih lica,
- Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica,
- ...
- Dugoročni krediti u zemlji,
- HOV koje se drže do dospijeća,
- Ostali dugoročni finansijski plasmani
- .....

## ISKAZIVANJE VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE



## ISKAZIVANJE VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE



## • **NAPOMENA!**

### **ORGANIZACIONO-RAČUNOVODSTVENI ASPEKT STALNE IMOVINE PODRAZUMIJEVA:**

- *Dokumentacionu osnovu;*
- *Poslovne knjige...;*
- *Računovodstveno informisanje menadžmenta preduzeća...*

### **CILJ KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA POSLOVNIH PROMJENA NA SI...**

- ✓ *STVARANJE STO REALNIJE INFORMACIJE OSNOVE ZA OBRAČUN I ŠTO REALNIJE PRIKAZIVANJE VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE U BILASU STANJA PREDUZEĆA, ....*

### **DOKUMENTA KOJA SE JAVLJAJU U VEZI SA NABAVKOM I OSTALIM POSLOVNIM PROMJENAMA NA OSNOVNIM SREDSTVIMA**

- Odluka organa upravljanja o nabavci osnovnog sredstva...
- Zapisnik o prijemu osnovnog sredstva;
- Faktura dobavljača ili obračunska situacija izvođača radova;
- Zapisnici u vezi sa otuđenjem stalne imovine...itd.

## ODLUKA ORGANA UPRAVLJANJA O NABAVCI OSNOVNOG SREDSTVA

- *Nabavka osnovnih sredstava povlači sa sobom značajan iznos finansijskih sredstava, te ona mora biti utemeljena na odluci organa upravljanja u čijoj je nadležnosti donošenje investicione odluke;*
- *Precizira se:*
  - *Potrebna količina;*
  - *Način finansiranja...*
  - *Komisija koja će vršiti prijem sredstva...*

## ZAPISNIK O PRIJEMU OSNOVNIH SREDSTAVA

- *Kada osnovno sredstvo koje je kupljeno na osnovu prethodne odluke organa upravljanja...dođe u preduzeće, tada unaprijed utvrđena Komisija za prijem vrši prijem i sastavlja komisijski Zapisnik o prijemu...*
  - Navedeni Zapisnik sadrži:
    - Vrstu, količinu i stanje primljenog osnovnog sredstva;
    - Eventualne primjedbe u pogledu kvaliteta ili količine prispjelog sredstva;

## FAKTURA ZA OSNOVNO SREDSTVO

- ***Knjigovodstveni dokument koji govor o visini obaveze prema dobavljaču***
- Sačinjava je:
  - **FV=Q\*fe**-vrijednost sklopljenog ugovora sa dobavljačem,
  - **ZTN**-(carina, špedicija, transport, utovar, istovar, montaža, sanitarni pregled, osiguranje, itd.)
  - *Vrijeme i način plaćanja..*
- a) ***franko magacin dobavljača*** - znači da je momentom predaje sredstva odgovornost za sa dobavljača prešla na kupca tako da ono putuje na račun i rizik kupca. (**franko željeznička stanica, franko brod..**)
- b) ***"franko magacin kupca"***, znači da dobavljač ima obavezu da direktno izvrši isporuku u magacin kupca, tako da ZTN padaju na teret dobavljača. (**FOB...**)

<b>Faktura br. _____</b>		200			
(mjesto) _____ (datum) _____					
Na adresu postali smo Vam na Vašu adresu niže navedenu robu Istovarne stanice _____ Način otplate _____ Plaćanje _____					
Broj artikla	O P I S	Količina	Jed. mptre	C U E N A EURO	I Z N O S EURO

Fakturisao, \_\_\_\_\_

Direktor, \_\_\_\_\_

Kontrolisao | Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana po priemu robe.  
Za sve sporove nadležan je Privedni sud u mjestu isporučioce robe.


## OBRAČUNSKA SITUACIJA

- ***Knjigovodstveni dokument koji se sastavlja od strane izvođača radova i dostavlja se investitoru, na osnovu koga investitor dobija informaciju o vrijednosti izvršenih građevinskih radova.***
- ***Može biti:***

- **Prva (druga..) privremena-knjig.dokument koji sadrži vrijednost izvršenih radova od momenta započinjanja izgradnje do momenta dostavljanja navedenog dokumenta investitoru;**
- **Konačna situacija-knjig.dokument koji se sastavlja na kraju završetka građevinskih radova!**
- **NAPOMENA!**

**UVIJEK GLASE NA BRUTO IZNOS,  
ALI SE U KNJIGOVODSTVU  
EVIDENTIRAJU U NETO IZNOSU**

- ***Primjer:***
  - Primili smo I obračunsku situaciju od izvođača radova na iznos 500€ (napomena: zbog jednostavnosti isključili smo PDV)
    - **U našem knjigovodstvu evidentiramo iznos od 500€.**
  - Primili smo II obračunsku situaciju na iznos od 800€.
    - **U našem knjigovodstvu evidentiramo iznos od 300€ (napomena: 800-500);**
  - Primili smo konačnu obračunsku situaciju na iznos od 1200€.
    - **U knjigovodstvu evidentiramo 400€.**



## ZAPISNICI O OSTALIM PROMJENAMA NA OSNOVnim SREDSTVIMA

- **Zapisnik o predlogu za rashodovanje**
  - Iz određenih razloga (tehničke dotrajalosti, ekonomiske neisplativosti...) javlja se potreba za rashodovanjem osnovnog sredstva. Za sprovođenje ovog postupka neophodno je:
    - Komisija za rashodovanje da predlog organu upravljanja preuzeće na osnovu čega navedeni organ donosi odluku o rashodovanju.

## KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA OSNOVNIH SREDSTAVA

### GLAVNA KNJIGA

#### ○ SINTETIČKA EVIDENCIJA

- vrijednosno iskazivanje ukupnog stanja i prometa na jednom zbirnom računu-Stalna imovina-

Stalna imovina

+ -

### ANALITIČKA EVIDENCIJA

#### ✓ ANALITIČKE KARTICE OSNOVNIH SREDSTAVA:


- ✓ Za svaku stvar iz osnovnih sredstava otvara se posebna kartica.
- ✓ Na prednjoj strani kartice upisuju se osnovni podaci o osnovnom sredstvu a na posledini kartice knjiže se stanje i primjene u vrijednosti osnovnog sredstva.

#### ✓ KNJIGA INVENTARA:

- ✓ Obavezan oblik evidencije
- ✓ Sadrži najčešće sljedeće kolone:

1. Inventarni broj;
2. Nomenklaturni broj;
3. Naziv osnovnog sredstva sa bližim oznakama;
4. Dobavljač i njegovo sjedište;
5. Broj i datum dokumenta o prijemu osnovnog sredstva;
6. Vrijek trajanja osnovnog sredstva.....
7. .....

## RAČUNOVODSTVENA PITANJA?



**ŠTA SAČINJAVA NABAVNU VRIJEDNOST STALNE IMOVINE?**

**Utvrđivanje nabavne vrijednosti stalnog sredstva:**

**Klasa 0 STALNA IMOVINA**

**FAKTURNA VRIJEDNOST**  
( $fc * Q$ )

+

**ZAVISNI TROŠKOVI NABAVKE**

- utovar
- montaža
- osiguranje
- prevoz;
- istovar...


**$\Sigma$  Nabavna vrijednost**

## PRIMJER:

*Nabavili smo opremu za 10.000 € (FV=9.500; ZTN=500). U toku 2018.godine oprema je amortizovana za vrijednost od 1.000€.*

### NAPOMENA!

*Zbog osobine opreme (da postepeno gubi vrijednost), navedeni korektivni račun ispravlja vrijednost stanja na rn oprema i "govori" da njena zapravo vrijednost NIJE 10.000 €, nego 9.000€ (10.000-1.000). (To je sadašnja vrijednost ili knjigovodstvena)*



## KLASIFIKACIJA STALNE IMOVINE



## NEMATERIJALNA ULAGANJA (GRUPA 01)

### NEMATERIJALNA ULAGANJA (GRUPA 01)

#### POJAM I KARAKTERISTIKE

- bez fizičke supstance i nije tekuća;**
- Finansijski rezultat postojanja *nije uslovjen fizičkim svojstvima i aktivnostima*, već je uslovljen **stečenim pravom** iz dugoročnog ulaganja;
- MRS 38:**
  - ◊ *se jasno može identifikovati i razlikovati*
  - ◊ *mora biti kontrolisano od strane posl.subjekta*
  - ◊ *buduće ekonomске koristi priticati u posl.subj.*
  - ◊ *bude pouzdano merljiv.*
- Ukoliko ima **neograničeni vijek upotrebe-NE AMORTIZUJE SE**, nego se testira obezvređenje!
- Ukoliko ima ograničeni vijek upotrebe-AMORTIZUJE SE!

#### KLASIFIKACIJA

- **Obuhvata:**
  - **011 Licencu:** pravo korišćenja patenta;
  - **011 Franšizu-**Pravo koje se stiče kada jedan poslovni subjekt od drugog poslovnog subjekta dobija pravo da prodaje određene proizvode ili pruža usluge uz korišćenje znaka, organizacije i tehnologije pružanja usluga;
  - **011 Patent:** ekskluzivno pravo u eksploataciji koje se zakonom daje u određenom trajanju pronalazaču nekog proizvoda ili postupka pogodnog za industrijsku proizvodnju
  - **012 -Goodwill;**
  - **1290-Ostala nematerijalna ulaganja (koncesija, softver za računovodstvo, trgovačka marka...)**

## GOODWILL (SINTETIČKI KONTO 012)

### POJAM

- označava nevidljivu vrijednost kompanije koja se procjenjuje na osnovu njenog ugleda i poslovanja na tržištu.
- sa računovodstvenog aspekta, kada kupac prilikom kupovine preduzeća plati više nego što iznosi fer vrijednost sredstava tog preduzeća da su se oni kupovali pojedinačno.
- Ne amortizuje se , već se za njega vrši test umanjenja vrijednosti (obezvredenja) najmanje jednom godišnje ili češće!

### Primjer...

- Spajaju se dva preduzeća: A (sticalac) i B (stečeno preduzeće);
- Ugovorom o spajanju uz pripajanje utvrđeno je da preduzeće A treba da izda vlasnicima preduzeća B udjeli u iznosu od 50.000€ (trošak sticanja). Na ovaj način vlasnici preduzeća B, postaju svlasnici preduzeća A u odgovarajućoj srazmjeri.
- Procjenom fer vrijednosti prepoznatljivih sredstava i obaveza preduzeća B utvrđene su sljedeće vrijednosti:

$$\text{GOODWILL} = \text{TROŠAK STICANJA} - \text{NETO IMOVINA} > 0$$

		50.000-30.000=20.000€
AKTIVA	PASIVA	
IMOVINA 100.000	OBAVEZE 70.000	
GOODWILL 20.000	KAPITAL 50.000	

1. Imovina	100.000
2. Obaveze	70.000
Neto imovina (1-2)	30.000

## MATERIJALNA STALNA IMOVINA (GRUPA 02)

## MATERIJALNA STALNA IMOVINA

-NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA  
SREDSTVA- (**GRUPA 02**)

- **MRS 16** -materijalna sredstva koja:
  - “*preduzeće drži radi upotrebe u proizvodnji ili ponudi robe ili usluga, radi iznajmljivanja drugima, ili u administrativne surhe;*
  - *Za koje se očekuje da će se koristiti u dužem vremenskom periodu”*



## **KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE VRIJEDNOSNIH PROMJENA NA STALNOJ IMOVINI**


**PRIBAVLJANJE S.I.....**

**OTUĐENJE S.I...**

- **Kupovina:**
  - **NOVIH**
    - *Odmah da se stave u upotrebu;*
    - *Potrebne su dodatne intervencije.*
  - **POLOVNIIH (KORIŠĆENIH)**
    - *Finansiranje*
    - *Preuzimanje otplate preostalog iznosa kredita*
- **Izgradnja:**
  - *U sopstvenoj režiji;*
  - *Angažovanjem izvođača radova...*

- **Rashodovanje:**
  - *U cjelini je otpisano:*
    - *Ne javlja se LO,*
    - *Javlja se LO.*
  - *Nije u cjelini otpisano:*
    - *Ne javlja se LO,*
    - *Javlja se LO.*
- **Prodaja:**
  - *PC=SV;*
  - *PC<SV;*
  - *PC>SV*

## RAČUNOVODSTVENA PITANJA U DIJELU NABAVKE?



**KUPOVINA OSNOVNIH SREDSTAVA**  
**-NOVIH**  
**-POLOVNIH**

## KUPOVINA OSNOVNIH SREDSTAVA

PITANJA????

BITNO!!!!

- *Da li se kupuje novo ili korišćeno osnovno sredstvo?*
- *Da li je sredstvo odmah moguće staviti u funkciju ili je potrebno izvršiti dodatne aktivnosti...?*
- *Način finansiranja?*


- **I faza: kupovina i prijem materijalnih vrijednosti;**
- **II faza: isplata obaveza prema dobavljačima**

## KUPOVINA NOVIH OSNOVNIH SREDSTAVA

- NIJESU POTREBNE DODATNE INTERVENCIJE -


- ❖ knjigovodstveno obuhvatanje:
- 1) *zaduživanjem za određeni iznos NV računa - Osnovno sredstvo i za obračunati PDV, mn-Ulazni PDV; odobravanjem računa npr. Dobavljač za NV+PDV;*
- 2) *isplata obaveze prema dobavljaču: odobravanjem mn-Dobavljač i zaduženjem mn-blagajna/tekući račun ili dugoročni kredit.*

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:



## NAPOMENA!!!

**Utvrđivanje nabavne vrednosti novog stalnog sredstva kod koga su potrebne intervencije da bi bilo pušteno u upotrebu:**



- 1) Po fakturi br.1 kupili smo opremu za 8.000€, pri čemu se PDV obračunava po stopi 21%. Mašinu je potrebno dopremiti i montirati!
- 2) Po fakturi autoprevoznika br.3 troškovi dopreme su 500€. PDV se obračunava po stopi 21%.
- 3) Od preduzeća „X“ smo dobili fakturu br.43 za troškove montaže u iznosu od 1.000€. PDV se obračunava po stopi od 21%. **Sredstvo je stavljen u funkciju!**
- 4) Isplatili smo obavezu prema dobavljaču sa tekućeg računa.

### PRIMJER 1: KUPOVINA NOVIH OSNOVNIH SREDSTAVA

#### - POTREBNE DODATNE INTERVENCIJE -

Da bi se knjižila bilo koja ekonomska promjena u narednoj fazi, neophodno je da priimo knjigovodstveni dokument-fakturu koji će nam potvrditi da je sredstvo montirano, transportovano...

Dobavljač	Investicije u toku		Osnovno sredstvo
4) 11.495	9.680(1 605 (2 1210 (3	9.500(3a	9.500 (3a
Ulazni PDV			
	1) 1680		
	2) 105		
	3) 210		
Tekući račun...			
		11.305(4	

## KUPOVINA KORIŠĆENIH OSNOVNIH SREDSTAVA

### VRIJEDNOSTI I DILEME?

- KUPOVNA (TRŽIŠNA) VRIJEDNOST;**
  - Određena na tržištu pod uticajem ponude i tražnje;
- SADAŠNJA (KNJIGOVODSTVENA)**
  - Sadržana u poslovnim knjigama.
- Napomena:**
  - KV može biti jednaka, manja ili veća od SV.
- Postavljaju se pitanje:**
  - PO KOJOJ VRIJEDNOSTI NABAVLJENO POLOVNO SREDSTVO TREBA EVIDENTIRATI U POSLOVNIM KNJIGAMA KUPCA, TJ. ŠTA SE SMATRA NABAVNOM VRIJEDNOSĆU?**

### PRIMJER...

- Marta posjeduje mašinu čija je NV u momentu kupovine bila 12.000 €. Nakon 5 godina prodala je mašinu Kostu za 7.000€. (amortizovana vrijednost maštine je 6.000 €.)**
- Napomena: Obje vrijednosti maštine su nabavne: jedna za Martu(12.000) i druga za kupca Kostu (7.000).**
- PITANJE: Šta uzeti kao nabavnu vrijednost za evidentiranje u knjigovodstvu Koste?**
- ODGOVOR: Treba uzeti PRVOBITNU NV, a kupovnu (tržišnu) vrijednost treba smatrati SADAŠNJOM VRIJEDNOŠĆU.**
- ZAŠTO?**
  - POŠTUJE SE BRUTO PRINCIPI PRINCIJ JASNOSTI, JER BI UZIMANjem „druge“ NABAVNE VRIJEDNOSTI STEKLI UTISAK DA KOSTA NIJE KUPIO KORIŠĆENU MAŠINU NEGO NOVU(JER TADA U NJEGOVOM KNJIGOVODSTVU NE BI BILA ISKAZANA OTPISANA VRIJEDNOST)**

Ukoliko je:

- 1) NV sredstva kod prodavca **manja** od KV kod kupca ili;
- 2) NV prodavca **nepoznata**,

to se NV utvrđuje na osnovu KV i procjenjenog procenta preostalog Vt sredstva.


### DA ZAKLJUČIMO:



## KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE KUPOVINE UPOTREBLJAVANOG OSNOVNOG SREDSTVA

- 1) odobravanjem računa - Dobavljač za visinu kupovne vrijednosti uvećane za obračunati PDV, za nabavnu vrijednost prema podacima iz knjigovodstvene evidencije bivšeg vlasnika, zadužuje se račun - Osnovno sredstvo, dok se odobrava korektivni račun - Ispravka vrijednosti osnovnog sredstva za visinu otpisane (amortizovane) vrijednosti, dobijene uvidom u dokumentaciju lica koje nam je prodalo korišćeno osnovno sredstvo; rn-Ulazni PDV se zadužuje za obračunati PDV (po stopi 19%)
- 2) isplata obaveze prema dobavljaču, u gotovu, sa tekućeg računa ili pak korišćenjem dugoročnih kreditnih izvora.

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:



1) Po fakturi br.1 kupili smo opremu za 9.000€, a PDV se obračunava po stopi od 21%. Oprema je polovina. Njena prvobitna nabavna vrijednost je 20.000€, a amortizовано je u vrijednosti od 10.000€.

Napomena!  
Na osnovu podataka  
 $OV=10.000$

Napomena!  
 $SV=20.000-10.000=10.000$ ,  
a to je za 1.000€ više od  
kupovne vrijednosti (9.000)

### KUPOVINA POLOVNOG OSNOVNOG SREDSTVA SITUACIJA NPR. $KV < SV$

Dobavljač	OS	IVOS
10.890(1)	1) 20.000	11.000(1)

Ulazni PDV  
1) 1.890

Napomena!  
Korekcija!  
 $IVOS+(SV-KV)=10.000 + (10.000-9.000)=11.000$

**Napomena: (II način)**  
Pošto smo naglasili da KV treba uzeti kao SV, to bi drugaćiji postupak bio:

$$NV=20.000$$

$$OV=10.000$$

$$SV=10.000$$

$$KV=9.000 \text{ (neto iznos (bez PDV)}$$

$$\rightarrow IVOS=NV-KV=20.000-9.000=\mathbf{11.000}$$

## NAPOMENA!

- Prilikom kupovine polovnog osnovnog sredstva moguće je da se javi dvije situacije:
  - nabavke korišćenog osnovnog sredstva koje smo u mogućnosti *da odmah stavimo u upotrebu (kao što je pojašnjeno u prethodnom primjeru (PRIMJER 1))*
  - nabavke korišćenog osnovnog sredstva kod koga je potrebno *uraditi dodatne aktivnosti (montaža, transport i sl.) da bi se dovelo u stanje funkcionalne upotrebljivosti;*
    - *U navedenoj situaciji evidentiranje sve do aktiviranje se vrši na privremenom računu Investicije u toku...*

### KUPOVINA KORIŠĆENIH OSNOVNIH SREDSTAVA UZ OBAVEZU VRAĆANJA PREOSTALOG DIJELA DUGOROČNOG KREDITA

**Napomena:**

*Ukoliko je NV kod prodavca <KV kupca, NV će se dobiti na osnovu KV i procijenjenog % preostalog Vt sredstva.*

**Napomena:**

*slična je situacija ukoliko je NV prodavca nepoznata*

- *Marta posjeduje mašinu čije je NV u momentu kupovine bila 12.000 €, a čiju je nabavku finansirala uzimanjem dugoročnog kredita na 10. godina. Nakon 5 godina je prodala mašinu Kostu za 7.000 €.*
- *Napomena: Prodaja korišćene maštine za koji kredit još uvijek nije otplaćen*
- *Napomena: Visina kredita može biti ista, manja ili jednaka neotpisanoj vrijednosti sredstva ...*
- *Pitanje: Na koji način sprovesti knjiženje u knjigovodstvu Koste?*
- *Odgovor: Pošto je u pitanju kupovina korišćene maštine, treba zadržati prvo bitnu NV, a KV treba smatrati sadašnjom vrijednošću maštine.*
- *Napomena: Kupovna vrijednost maštine, može da bude ista, manja ili jednaka iznosu vraćanja preostalog dijela dugoročnog kredita, tako da će se u toj situaciji formirati obaveza prema dobavljaču (ukoliko se otplata kredita djelimično pokriva KV)*

## KUPOVINA OSNOVNIH SREDSTAVA OD INO-DOBAVLJAČA

1. Prema fakturi ino-dobavljača br. 2. kupljena je fotokopir mašina za 23.000€. Uvozna carina po carinskoj deklaraciji je 2.000 €, uz obračunati PDV po stopi od 21%. Na osnovu zapisnika komisije mašina je stavljena u upotrebu.

R. br.	Naziv konta i opis	Iznos	
		Duguje	Potraž.
1)	Oprema PDV u primljenim fakturama Dobavljači u inostranstvu Obaveza prema državi - Po fakturi ino-dobavljača br. 2-	25.000 5.250	23.000 7.250

Fv+carina=23.000  
+2.000

carina=2000  
Obrac.PV=5.250  
(25.000\*21%)

- Ukoliko se vrši *kupovina* stalnog sredstva od strane ino-dobavljača, tada se nabavna vrijednost-NV formira: **FV** (iskazane u fakturi ino-dobavljača) + **ZTN** (koji predstavljaju troškove carinjenja).

### ○ NAPOMENA:

- Ono što je sa aspekta obračuna PDV-a bitno znati, pa samim tim i sa knjigovodstveno-obračunskog dijela, jeste da se PDV kao i carina u momentu carinjenja ne plaća ino-dobavljaču **već državi** čime se formira račun pasive-*Obaveza prema državi*.

## IZGRADNJA SREDSTAVA ZA RAD (GRAĐEVINSKIH OBJEKATA)

### KADA?

- Nedostajući oblik stalne imovine nije moguće u gotovom obliku naći na tržištu /ekonomski isplativije...;
- **Bitno!!!**



### SITUACIJE?

#### ○ I SITUACIJA:


- Izgradnja građevinskih objekata u sopstvenoj režiji

#### ○ II SITUACIJA:

- Izgradnja građevinskih objekata angažovanjem izvođača radova...

#### ○ Postupak:

- Seriozna analiza...investicioni elaborat...izbor izvođača radova...



## IZGRADNJA GRADEVINSKOG OBJEKTA ANGAŽOVANJEM IZVODAČA RADOVA (BITNE AKTIVNOSTI SA RAČUNOVODSTVENOG ASPEKTA)

- ***izvodac***  
***radova=dobavljač***



- ***Postupak:***

- ***1.ZAKLJUČIJE SE UGOVOR;***
- ***2. ISPLATA AVANSA!***



- ***AVANS-suma novca data unaprijed!***
  - *Sa računovodstvenog aspekta, isplatu avansa prati avansna ili privremena fakturna.*
- ***Evidentira se na rn-Avansi za osnovno sredstvo!***
  - *Predstavlja potraživanje investitora prema dobavljaču!*
  - *Napomena: rn aktive*
- ***3. DOSTAVLJANJE OBRAČUNSKIH SITUACIJA,***
- ***4.ISPLATA OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČU***

## KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE

Isplata avansa

R.br.	Naziv konta i opis	Iznos	
		Duguje	Potraž.
1)	Dati avansi Tekući račun -po izvodu-	X	X
1a)	Ulagani PDV  dati avansi  - Po profakturi-	17,355% na X	17,355% na X

**BITNO!**  
**Situacija: isplata avansa**

U skladu sa Zakonom o PDV-u, **isplaćeni iznos avansa predstavlja predmet oporezivanja PDV**. U avansima je sadržan PDV, pa se on mora isključiti iz iznosa avansa (koristi se preračunata stopa od 17,355%) i prikazati na računu Ulagani PDV, i na taj način označava poresku obavezu perioda u kojem je izvršeno plaćanje.

## KNJIGOVODSTVENO OBUVATANJE..NASTAVAK...

### BITNO!

#### Situacija: prijem obračunske situacije

Neophodno je izvršiti poništavanje (storniranje) predhodno evidentiranog PDV po osnovu privremene (avansne) fakture i knjiženje PDV po osnovu orginalne ulazne fakture

Prijem I obračunske situacije	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">2)</td><td style="padding: 2px;">Ulazni PDV  Dati avansi - Storniranje avansne prof-</td><td style="padding: 2px; text-align: center;"><b>17,355% na X (storno)</b></td><td style="padding: 2px; text-align: center;">17,355% na X (storno)</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2a)</td><td style="padding: 2px;">Investicije u toku Ulazni PDV  Dobavljači - Za I obrač.situaciju-</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">X1 19%..na X1</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">X1+PDV</td></tr> </table>	2)	Ulazni PDV  Dati avansi - Storniranje avansne prof-	<b>17,355% na X (storno)</b>	17,355% na X (storno)	2a)	Investicije u toku Ulazni PDV  Dobavljači - Za I obrač.situaciju-	X1 19%..na X1	X1+PDV
2)	Ulazni PDV  Dati avansi - Storniranje avansne prof-	<b>17,355% na X (storno)</b>	17,355% na X (storno)						
2a)	Investicije u toku Ulazni PDV  Dobavljači - Za I obrač.situaciju-	X1 19%..na X1	X1+PDV						

## KNJIGOVODSTVENO OBUVATANJE..NASTAVAK...

### BITNO!

#### Situacija: prijem II obračunske situacije

Neophodno je izvršiti evidentiranje u neto iznosu....



Prijem II obračunske situacije	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">2a)</td><td style="padding: 2px;">Investicije u toku Ulazni PDV  Dobavljači - Za II obrač.situaciju-</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">neto iznos 21% ili 7% na neto iznos</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">neto+PDV</td></tr> </table>	2a)	Investicije u toku Ulazni PDV  Dobavljači - Za II obrač.situaciju-	neto iznos 21% ili 7% na neto iznos	neto+PDV
2a)	Investicije u toku Ulazni PDV  Dobavljači - Za II obrač.situaciju-	neto iznos 21% ili 7% na neto iznos	neto+PDV		

## KNJIGOVODSTVENO OBUVATANJE..NASTAVAK

	R.br.	Naziv konta i opis	Iznos	
			Duguje	Potraž.
Prijem konačne obračunke situacije	3)	Investicije u toku Ulagani PDV  Dobavljači - Za konačnu obrač.situaciju-	neto 21% ili 7% na neto	neto+PDV
Likvidacija avansa	4)	Dobavljači  dati avansi tekući račun  - Isplata dobavljaču	X	X X
Stavljanje u upotrebu	5)	Stalno sredstvo  Investicije u toku - Za os.sred. U upotre.-	X	X
Isplata preostale obaveze	4)	Dobavljači  dugor.kredit tekući račun  - Isplata dobavljaču	X	X X

### PRIMJER

1) Pristupili smo izgradnji fabričke hale predračunske vrijednosti 50.000€. Izgradnju finansiramo iz ODOBRENOG DUGOROČNOG KREDITA. Sklopljen je ugovor sa izvodačem gradevinskih radova;

Tudi izvor finansiranja, tako da sva plaćanja (uključujući avans) vršimo iz ovog izvora!

2) Isplatili smo izvodaču radova 3.500€ na ime avansa.

Ovo je bruto iznos koji se isplaćuje dobavljaču (sadrži PDV), pa se PDV mora posebno iskazati primjenom preračunate stope (17,355% ili 6,54%), jer prema ZPDV isplaćeni avans predstavlja predmet oporezivanja

3) Izvodač radova nam dostavlja I privremenu situaciju na iznos od 4.500€ sa PDV

Pošto II priv.situacija glasi u BRUTO iznosu u knjigovodstvu se mora evidentirati u NETO (5.200-4.500=700 sa PDV-om)...na mn.Investicije u toku preba evidentirati 578,51 (700\*17,355%)

4) Izvodač radova nam dostavlja konačnu (definitivnu) situaciju na iznos od 5.200€ sa PDV.


5) Objekat je stručna komisija predala u upotrebu!

6) Platili smo izvodaču radova po odbitku avansa.

D	Dugoročni kredit	P	D	Dati avansi	P	D	Dobavljač	P	D	Investicije u toku	P
	3.500(2) 1.700(6b)		2) 3.500	607,42(2a) 607,42 (3a) 3.500(6a)		6a) 3.500 6b) 1.700	4.500(3b) 700 (4) 5.200		3b) 3.719,02 4) 578,52 4.297,54	4.297,54(5) 4.297,54	
D	Ulagani PDV	P							D	Stalna imovina	P
	2a) 607,42								4.97,54(5)		
	3a) 607,42										
	3b) 780,97										
	4) 121,48										

## OTUĐIVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA -RASHODOVANJE -PRODAJA..

**RAČUNOVODSTVENA PITANJA KOJA  
NASTAJU OTUĐENJEM STALNE  
IMOVINE?**



## **RASHODOVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA**

### **POJAM...**

- ❖ prema **MRS 16** - Nekretnine, postrojenja i oprema, stoji "knjigovodstvenu vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme treba isknjižiti:
  - 1) kod otuđenja, ili
  - 2) kada se od njihovog korišćenja ili otuđenja ne očekuju buduće ekonomski koristi".
- ❑ Rashodovanje označava isknjiženje (brisanje iz evidencije) tj. smanjenje stalne imovine.
- ❑ Odluka se donosi od strane organa upravljanja a na predlog Komisije za rashodovanje...

### **SITUACIJE?**

- **RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE JE U CJELOSTI OTPISANO;**
  - Ne javlja se LO,
  - Javlja se LO.
- **RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE NIJE U CJELOSTI OTPISANO.**
  - Ne javlja se LO,
  - Javlja se LO.

## **RASHODOVANJE, PRODAJA...**

**Smanjuje se stalna imovina :**

### **Klasa 0 STALNA IMOVINA**

**Rashodovanje, prodaja...  
se evidentira na potražnoj  
strani računa**

## NAPOMENA!

- sa aspekta obračuna PDV, ipak se mora voditi računa o sljedećem:
  - otpis osnovnih sredstva po osnovu njegove potpune amortizacije, kao i njegovo potpuno uništenje nije predmet oporezivanja PDV;
  - sredstva koja nijesu u potpunosti amortizovana, kao i sredstva koja su amortizovana mogu podleći nastanku obaveze obračuna PDV-a kao što su:
    - prodaja otpisanih-rashodovanih osnovnih sredstava podliježe oporezivanju PDV. Poreska osnovica je jednaka iznosu naknade koju obveznik prima ili treba da primi;
    - davanje bez naknade otpisanih (rashodovanih) osnovnih sredstva je predmet oporezivanja, ukoliko je obveznik PDV-a pri njihovoj nabavci ostvario pravo na odbitak ulaznog PDV-a;
  - uništavanje otpisanih (rashodovanih) sredstava koja nijesu u potpunosti amortizovana podliježe oporezivanju, ukoliko je poreski obveznik PDV-a pri nabavci ostvario pravo na odbitak ulaznog PDV-a. Poreska osnovica je u tom slučaju neotpisana vrijednost sredstva u stanju prije uništenja, odnosno procijenjena vrijednost tog ili takvog sredstva.

### I SITUACIJA!

Ne nastaju opaci i ne mijenja se vrijednost imovine preduzeća...

- knjigovodstveno evidentiranje se vrši na sljedeći način:
- 1) za iznos osnovnog sredstva koje je u cijelosti rashodovano tereti se račun - Isprawka vrijednosti odnosnog sredstva uz istovremeno odobravanje računa - Osnovno sredstvo.

### II SITUACIJA!

nastaju opaci...

Prvi knjigovodstveni stav se vrši kao pod 1), dok bi se drugi obuhvatao:


- 2) Zaduženjem računa-Otpaci osnovnog sredstva i odobravanjem za isti znos računa- Ostali prihodi...

### RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE JE U CJELOSTI

OTPISANO

**NV=OV, SV=0**


Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:



**RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE NIJE U  
CJELOSTI OTPISANO  
NV≠OV, SV>0**  
(*I SITUACIJA: NE POSTOJI LIKVIDACIONI OSTATAK*)

- *Neotpisana vrijednost (SV) osnovnog sredstva je gubitak i nadoknađuje se iz prihoda.*

Grafički prikaz navedenog knjiženja izgleda:




*Knjigovodstveno obuhvatanje se vrši:*

1) NV osnovnog sredstva bi se knjižila u korist računa - Osnovno sredstvo, dok bi se na teret računa - IVOS evidentirala otpisana (amortizovana) vrijednost osnovnog sredstva. Razlika između NV i OV je neotpisana vrijednost prijevremeno rashodovanog sredstva i evidentira se na računu Ostali rashodi (uvećan za vrijednost obračunatog PDV na navedenu razliku). Odobrava se i razliku PDV na visinu obračunatog PDV (19% na SV)

**RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE NIJE U  
CJELOSTI OTPISANO  
NV≠OV, SV>0**  
(*I SITUACIJA: NE POSTOJI LIKVIDACIONI OSTATAK*)

- *Uprava preduzeća „Q“ donijela je odluku, da po predlogu Komisije za rashodovanje, rashoduje fotokopir mašinu, čija je nabavna vrijednost 5.000 € i otpisana vrijednosti 4.000 €. PDV se obračunava po stopi od 21%.*

Glavna knjiga:




**Pojašnjenje:**  
**Odлуka o rashodovanju**  
**NV=5.000€**  
**OV=4.000€**  
**SV=1.000€**  
**PDV=21%\*1.000€=210€**

## RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE NIJE U CJELOSTI OTPISANO

$NV \neq OV$ ,  $SV > 0$   
(II SITUACIJA: JAVLJA SE LIKVIDACIONI OSTATAK)

- ❖ po osnovu rashodovanja ostaje vrijednost koja je:
- ✓ jednaka sadašnjoj (neotpisanoj) vrijednosti ( $LO = SV$ );

*Grafički prikaz navedenog knjiženja izgleda:*



*Knjigovodstveno obuhvatanje se vrši:*

1) NV osnovnog sredstva bi se knjižila u korist računa - Osnovno sredstvo, dok bi se na teret računa - IVOS evidentirala otpisana (amortizovana) vrijednost osnovnog sredstva. Za vrijednost utvrđenog likvidacionog ostataka rashodovanog osnovnog sredstva zaduživo bi račun - Otpaci osnovnog sredstva.

## RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE NIJE U CJELOSTI OTPISANO

$NV \neq OV$ ,  $SV > 0$   
(II SITUACIJA: JAVLJA SE LO KOJI JE MANJI OD SV)


*Knjigovodstveno obuhvatanje:*

- 1) **Zadužuju** se računi IVOS za otpisanu vrijednost; Roba (Otpaci OS) za vrijednost LO; ostali rashodi (gubici od rashodovanja) za visinu razlike između veće SV i niže vrijednosti LO uvećanog za obračunati PDV;

**Odobravaju** se računi Oprema za visinu NV i Izlazni PDV za visinu obračunatog PDV;

**Napomena:**  
Ako se polovna oprema koristi do 5 godina, pa se unutar tog perioda izmjenе okolnosti zbog kojih je prilikom nabavke knjižen ulazni PDV, onda se po članu 39. Zakona o PDV-u mora izvršiti ispravka ulaznog PDV-a.

*Grafički prikaz navedenog knjiženja izgleda:*



## PRIMJER: RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE

NIJE U CJELOSTI OTPISANO

(II SITUACIJA: **JAVLJA SE LO** koji je **MANJI** od **SV**)


**Na osnovu zapisnika komisije i odluke uprave preduzeća, rashoduje se mašina čija je NV=5.000, a OV=4.000.**

**Sredstvo koje se rashoduje ima likvidacioni ostatak u iznosu od 500. Izvršiti potrebna knjiženja**

Pojašnjenje:  
SV=NV-OV=5.000-  
4.000=1.000

SV je veća od LO, što znači da je LO moguće pokriti dio gubitka.

*Grafički prikaz navedenog knjiženja izgleda:*



## PRODAJA OSNOVNIH SREDSTAVA

CILJ, NAČIN PRODAJE...

SITUACIJE?

- Cilj:
  - Smanjenje troškova;
- Način prodaje:
  - Licitacija;
  - Tender;
  - Direktna pogodba

○  **$PV = SV$**

○  **$PV < SV$**

- Razlika predstavlja ostali prihod (Dobici od prodaje)

○  **$PV > SV$**

- Razlika predstavlja ostali rashod (Gubici od prodaje)


- **Napomena:** Ostali prihod i ostali rashod se iskazuju po neto principu!

□ Mijenja se struktura aktive ali ne dolazi do smanjenja njene vrijednosti

## PV=SV

- knjigovodstveno evidentiranje se vrši na sljedeći način:
  - 1) za visinu nabavne vrijednosti odobrava račun - Osnovno sredstvo, zadužuje račun - IVOS za visinu otpisane vrijednosti, dok se za iznos prodajne vrijednosti zadužuje račun - Kupci.
  -

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:




Dolazi do smanjenja vrijednosti imovine (aktiva)...

Javljuju se gubici od prodaje o.s. (ostali rashodi)...

## SV>PV

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:

- knjigovodstveno evidentiranje se vrši na sljedeći način:
  - 1) za visinu nabavne vrijednosti odobrava račun - Osnovno sredstvo, zadužuje račun - IVOS za visinu otpisane vrijednosti, dok se za iznos BRUTO prodajne vrijednosti zadužuje račun - Kupci. Račun Obaveza za PDV se odobrava za visinu obračunatog PDV-a na PV. Razlika između SV i PV, koja čini kategoriju ostalih rashoda preduzeća evidentira se na dugovnoj strani računa, Gubici od prodaje osnovnih sredstva.




Dolazi do povećanja vrijednosti imovine (aktiva)....

## SV<PV

Javljuju se dobici od prodaje o.s. (ostali prihodi)...

- knjigovodstveno evidentiranje se vrši na sljedeći način:
  - i) za visinu nabavne vrijednosti odobrava račun - Osnovno sredstvo, zadužuje račun - IVOS za visinu otpisane vrijednosti. Za iznos prodajne vrijednosti uvećane za obračunati PDV zadužuje račun - Kupci; a odobrava račun PDV. Ostvarena razlika između više prodajne i niže SV knjiži se u korist prihoda, na potražnoj strani računa - Dobici od prodaje osnovnog sredstava.

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:



## PRODAJA STALNE IMOVINE SITUACIJA: SV < PV

1) Prodali smo opremu za 13.500€, a PDV se obračunava po stopi od 21% ( $PDV=2.835€$ ). Njena prvobitna nabavna vrijednost je 40.000€, a amortizovano je u vrijednosti od 32.000€.

*Knjiženje u Glavnoj knjizi:*

Kupci	OS	IVOS
16.335(1)	1) 40000	1) 32.000
Ostali prihod	Obaveza za PDV	
1) 5.500	1) 2.835	


Napomena!  
 $Sv=40.000-32.000=8.000$   
 $PV=13.500$   
 $SV-PV=5.500$ -ostali prihod

**NAPOMENA:**  
**SITUACIJA: DONOŠENJE ODLUKE O PRODAJI**  
**NPR. OPREME**

- *Ukoliko se preduzeće odluči da proda neku oblik stalne imovine to se knjigovodstveno evidentira:*

- 1) Zadužuje se račun osnovno sredstvo namijenjeno prodaji za SV i račun IVOS za OV a odobrava rns- Osnovno sredstvo

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:



**DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI**  
**(03)**

POJAM...

- Dugoročno ulaganje određenih novčanih sredstava u druga preduzeća sa fiksnom kamatom, ali bez mogućnosti prodaje bilo koje njegove pozicije koja pripada dugoročnim plasmanima.

KLASFIFIKACIJA...

- UČEŠĆA U KAPITALU DRUGIH LICA (*zavisnih, pridruženih pravnih lica..*);
- DUGOROČNI KREDITI (*u zemlji, u inostranstvu., dati matičnim, zavisnim..pravnim licima..*);
- HOV KOJE SE DRŽE DO DOSPIJEĆA (*obveznice, blagajnički, komercijalni.. zapisi..*);
- OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (*date dugoročne kaucije, depoziti..*)

## UČEŠĆA U KAPITALU DRUGIH LICA

### POJAM, CILJ...

- Dugoročna ulaganja koja nastaju kupovinom vlasničkih HOV (AD) ili pak udjela drugih preduzeća (DOO) čime se navedena ulaganja pretvaraju u učešće;

**Uslovi:**

- Minimum 10% od osnovnog kapitala...

**Cilj:**

- Sticanja prava uticaja na poslovanje u preduzeće kod koje ima učešće;
- Da mu ulaganje koristi za unapređenje sopstvenog poslovanja

### KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE

- (1) zaduživanjem računa učešća za visinu NV, a odobrava Tekući račun ili Blagajna, zavisno od toga kako je plaćanje izvršeno.

Grafički prikaz navedenog knjiženja se može se predstaviti na sljedeći način:



## DUGOROČNI ZAJMOVI


### POJAM...

- ✓ Na ugovoru zasnovane novčane pozajmice jednog preduzeća (davalac kredita) drugom (primalac kredita) sa rokom vraćanja dužim od godinu dana, pri čemu davalac kredita naplaćuje kamatu koja za njega predstavlja finansijski prihod

### KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE

- (1) odobravanjem računa Tekući račun i zaduženjem računa - Dugoročni plasmani - kredit.

Grafički prikaz navedenog knjiženja se može se predstaviti na sljedeći način:



## DUGOROČNE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

### POJAM

### PODJELA

- isprave koje vlasnicima daju prava u odnosu na emitente, u skladu sa Zakonom i pod uslovima emisije:
  - Pravo na hartiju;
  - Pravo iz hartije

○ *S aspekta prava:*

- -*vlasničke;*
- -*dužničke;*

○ *S aspekta ročnosti:*

- -*dugoročne;*
- -*kratkoročne.*

PITANJA????

Hvala na pažnji...